



# Bolo e nyametse



Ruth Legae



Pula e emisitse hofafatsa. Nnapo le nnakae  
Raisibe ba thabile. Ba ilo bapala bolo  
lebaleng. Ntjanyana ya bona Ratau o rata ho  
raha bolo le bona. Ba qala ho batla bolo.





Bolo e nyametse. Nnapo le nnakae Raisibe,  
ba maketse.

Ratau o ba shebile. Ha ba tsebe hore ba qale  
kae. “Re ilo e batla kae?” ho botsa Raisibe.



Ba e sheba ka tlasa moqomo wa matlakala.  
Ratau o ba setse morao. O ba thusa ho batla  
bolo. Bolo ha e fumanehe!






Ratau o leka ho batlana le bolo. Ratau o leka ho tlola lebotana. Nnapo le nnakae Raisibe, ba a mo hoeletsa, “Kgutla, Ratau!”




Ratau o kgutlela morao. Raisibe a fumana leano. "Ke tla e sheba ka tlasa koloi."





Raisibe a kgasetsa ka tlasa koloi ho batla bolo.

Nnapo le Ratau ba ne ba sa mmone. O kgutla feela. Diaparo di tletse seretse. Ha a thaba. Bolo ha e fumanehe!



Ratau o leka ho tlola lebotana hape. Raisibe  
le Nnapo ba mo hoeletsa hape. “kgutla  
Ratau, o tla lemala. Ratau a kgutla. O  
kgathetse haholo. Bolo ha e fumanehe!





Nnapo le Raisibe le bona ba kgathetse. Ba  
dula fatshe lebaleng. Nnapo o bitsa Ntatae.  
Ntate! Ntate! Bolo e nyametse!"



Ntata bona o sheba ka moqomong wa matlakala. Ratau o mo setse morao. O hemela hodimo.





Nnete ke hore, bolo e nyametse. Ratau a ba le leano. Ratau a tlola lebotana. A tlolela ka ha moahisane. Raisibe le Nnapo ba sa mmone.




Ntate o ne a mmona. Nnapo o a botsa,  
“Ratau o kae?”

“O tlotsé lebotana.” Ho araba ntate. “E tlo re  
mo latele,” ho bua Raisibe.







Nnapo le Raisibe ba mathela ha moahisane.  
Ba latela Ratau. Ba bona Ratau a eme pela  
bolo. O a e bohola. “Hau! Hau!” Ratau o  
bohola bolo.



Ahaa, bolo ke ena! Ratau o fumane bolo.  
Ratau o fupere bolo ka molomo. Ba kgutlela  
hae ba thabile. Raisibe o phaphatha Ratau  
hloho. A mo thoholetsa.





Ka mora sebakanyana, Nnapo a bitsa  
Ntatae. “Ntate, Ratau o fumane bolo.”

“O e fumane kae?” Ho botsa ntate. “O e  
fumane ka jareteng ya moahisane,” Ho  
araba Nnapo.



Ntate a thaba le bona. Raisibe, Nnapo le  
Ratau ba qala ho bapala bolo ka thabo. Ba  
bapala bolo ba ba kgathala.

